



Crna Gora  
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	28-02. 20__ GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-2/23-1
VEZA:	
EPA:	404 XXVII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Broj: 07- 011/23-862/4

27. februar 2023. godine

## SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođa mr Danijela Đurović, predsjednica

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. februara 2023. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA NA ZAPADNOM BALKANU SA LIČNOM KARTOM**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20 i 65/21), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnika Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određen je **Filip Adžić**, ministar unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK  
dr Dritan Abazović, s. r.

**ZAKON  
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA NA ZAPADNOM  
BALKANU SA LIČNOM KARTOM**

**Član 1**

Potvrđuje se Sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, koji su potpisali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije u Berlinu, 3. novembra 2022. godine, u originalu na engleskom jeziku.

**Član 2**

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na crnogorski jezik, glasi:

**THE AGREEMENT ON FREEDOM OF MOVEMENT WITH IDENTITY CARDS IN  
THE WESTERN BALKANS**

The representatives of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo\*, Montenegro, North Macedonia and Serbia (hereinafter referred to as the Parties and individually as the Party)

GUIDED by the EU law principles, European values and good EU practice, to further improve cooperation and strive to mutually facilitate travel conditions and good relations by simplifying the administrative procedure for entry, transit, exit and short stay of the natural persons/holders of ID cards within the Western Balkans;

EXPRESSING willingness for strengthening regional cooperation and mutual understanding, contributing to economic development and increasing economic growth, investments and employment in the Western Balkans;

CONSIDERING the importance of the free movement of natural persons/holders of ID cards to ensure progress and economic prosperity to a strong and thriving Western Balkans by providing an indispensable contribution to the European perspective of the region;

BEARING IN MIND the Conclusions adopted by the leaders under the framework of the Berlin Process, by highlighting the vision of prosperity for people of the Western Balkans to enjoy the same freedoms as European citizens;

---

\*This designation is without prejudice to positions on the status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.



TAKING INTO CONSIDERATION the Western Balkans Leaders Declaration on the Common Regional Market – A catalyst for deeper regional economic integration and a stepping stone towards the EU Single Market adopted at the Summit of the Western Balkans leaders under the framework of the Berlin Process, held in Sofia on 10 November 2020;

CONVINCED that regional cooperation will contribute to building societies based on democracy, rule of law and respect for human rights;

CONSIDERING the importance the Parties attach to combating organized crime, corruption and to strengthening regional cooperation;

RECOGNIZING that all Parties are on the European path and that this regional cooperation does not intend to duplicate or substitute the EU and that this Agreement does not need institutions that issue legislation;

Have hereby agree as follows:

## GENERAL PROVISIONS

### Article 1

(I) This Agreement prescribes the same conditions on entry, transit, exit and short stay of the natural persons/holders of ID cards.

(II) Natural persons/holders of ID cards to which this Agreement applies shall have, for the period specified by this Agreement, the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties.

(III) This Agreement applies only to natural persons/holders of ID cards of the Parties and it does not apply to natural persons/holders of ID cards not participating in this Agreement who have regulated their stay in one of the Parties.

(IV) Without prejudice to paragraph I of this Article, persons under the age of 16 years have the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties according to the relevant legislation.

## DEFINITIONS

### Article 2

The following terms shall be used for this Agreement:

1) “Natural Person/holder of ID card” – a natural person who holds an identity card of one of the Parties;

2) “Legislation of the Parties and administrative measures” – relevant laws and other regulations which are in force in respective Parties;

3) "Identity card" – valid identity card with a machine-readable zone with at least 90 days validity, after the intended date of departure from the respective receiving Party;

4) "Receiving Party"– a Party into which a person with an identity card enters (land, sea or air traffic), transits or stays for a short stay as considered by this Agreement;

5) "Short stay" - not more than 90 days in any 180 days period which entails considering 180 days preceding each day of stay.

## ENTRY, TRANSIT, EXIT AND SHORT STAY

### Article 3

(I) The Parties shall guarantee that the natural person/holder of ID card has the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties according to the provisions laid down in this Agreement.

(II) No entry, transit and exit visa or equivalent formality shall be imposed on a person to whom paragraph I of this article applies.

(III) This Agreement is without prejudice to and shall not derogate any previous arrangement, practices or agreement between two or more Parties that is more beneficial to natural persons/holders of ID cards and does not provide an obstacle for the establishment of any such further arrangement or agreement.

### Article 4

(I) A natural person/holder of ID card has the right to enter into, transit, or short stay within another Party if:

- 1) She/he has a valid identity card. In a justified case of emergency, as stipulated in the receiving Party's relevant legislation, this obligation may be waived;
- 2) She/he has no entry ban issued by one of the Parties;
- 3) She/he is not considered to be a threat to public order, security, or public health as well as other reasons under the relevant regulations of the receiving Party;

(II) Standardisation of electronic reading of an identity card and recording of data shall be carried out according to the receiving Party's legislation.

### Article 5

Each Party shall reserve the right to refuse entry and revoke the transit or short stay according to the grounds foreseen in Article 4, paragraph I.



## **Article 6**

(I) The Parties will exchange specimens of identity cards not later than 30 days after this Agreement is signed through the Depository of the Agreement.

(II) In the event of modification, revocation or introduction of new types of identity cards, the Parties will submit specimens through the Depository not later than 30 days after the introduced modification and provide the necessary information about the conditions of their use relevant to the application of this Agreement.

## **Article 7**

In case of loss of an identity card, its holder will be enabled to leave the receiving Party with the adequate travel documents issued by competent authorities.

## **COMMISSION**

### **Article 8**

A Commission shall be established and tasked with organising, coordinating and monitoring activities related to the implementation and application of this Agreement.

### **Article 9**

(I) The Commission shall be composed of two representatives of each Party.

(II) The work of the Commission will be coordinated by the Regional Cooperation Council (RCC).

(III) The Commission will approve its rules of procedure upon its establishment.

### **Article 10**

(I) The Commission shall meet at least once a year and shall report every six months to the Parties about the implementation and application of this Agreement.

(II) The Commission shall also meet upon the request of one of the Parties.

(III) All the decisions of the Commission shall be made by consensus of all Parties.

## TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

### Article 11

(I) This Agreement shall be amended only with the consent of all Parties, subject to the same procedure necessary to conclude this Agreement.

(II) All additional question, needed to be resolved for the implementation and application of this Agreement shall be regulated through protocols discussed and agreed upon by the Commission established according to Article 8.

### Article 12

The Parties agree that any disputes arising from the implementation and application of this Agreement shall be discussed within the Commission established according to Article 8.

## ENTRY INTO FORCE

### Article 13

(I) This Agreement is subject to ratification, acceptance, or approval according to the requirements foreseen by the relevant legislation of the Parties. Formal notice of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the Depository according to paragraph IV of this article.

(II) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30<sup>th</sup>) day upon the deposition of the third formal notice of ratification, acceptance, or approval for those Parties that have deposited their formal notice of ratification, acceptance, or approval.

(III) For each Party depositing its formal notice of ratification, acceptance, or approval after the date of the deposition of the third formal notice of ratification, acceptance or approval, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the day on which this Party deposits its formal notice of ratification, acceptance, or approval.

(IV) North Macedonia shall act as Depository and shall notify all Parties of any notification received according to this Article and any other act or notification relating to this Agreement.

### Article 14

If one Party withdraws from this Agreement, it shall cease to be effective only for that Party within 30 days from the date of deposit of notification thereof to the Depository.



## Article 15

The Agreement is drawn up in the English language in one original version, which will remain in the possession of the Depository. Each Party will receive one verified copy of the Agreement.

Done at Berlin on 3. november 2022

**For Montenegro**

Dritan Abazović, Prime minister

**For Bosnia and Herzegovina**

Zoran Tegeltija, Prime minister

**For Albania**

Edi Rama, Prime minister

**For Serbia**

Ana Brnabić, prime minister

**For North Macedonia**

Dimitar Kovačevski, Prime minister

**For Kosovo**

Albin Kurti, Prime minister

## **SPORAZUM O SLOBODI KRETANJA NA ZAPADNOM BALKANU SA LIČNOM KARTOM**

Predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova<sup>1</sup>, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije (dalje u tekstu zajedno Ugovorne strane i pojedinačno Ugovorna strana),

VODENE principima prava EU, evropskim vrijednostima i pozitivnom praksom EU, kako bi dalje unaprijedile saradnju i nastojale da uzajamno olakšamo uslove putovanja i dobre odnose pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica/imalaca lične karte na Zapadnom Balkanu;

IZRAŽAVAJUĆI spremnost za jačanje regionalne saradnje i uzajamnog razumijevanja kako bi doprinijele ekonomskom razvoju i većem ekonomskom rastu, investicijama i zapošljavanju na Zapadnom Balkanu;

UZIMAJUĆI U OBZIR značaj slobodnog kretanja fizičkih lica/imalaca lične karte za napredak i ekonomski prosperitet i snažni i napredni Zapadni Balkan, dajući neophodni doprinos evropskoj perspektivi regiona;

IMAJUĆI NA UMU Zaključke koje su lideri usvojili u okviru Berlinskog procesa, ističući viziju prosperiteta kako bi građani Zapadnog Balkana ostvarivali iste slobode kao i građani EU;

UZIMAJUĆI U OBZIR Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu – katalizator dublje regionalne ekonomske integracije i odskočna daska ka jedinstvenom tržištu Evropske unije (EU), usvojenu na Samitu lidera Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, održanom u Sofiji 10. novembra 2020;

UVJERENE da će regionalna saradnja doprinijeti izgradnji društava koja počivaju na demokratiji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava;

IMAJUĆI NA UMU značaj koji Ugovorne strane pridaju borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i jačanju regionalne saradnje;

UVAŽAVAJUĆI ČINJENICU da sve Ugovorne strane imaju evropsku perspektivu i da se regionalnom saradnjom ne namjerava duplirati ili zamijeniti EU i da ovom Sporazumu nijesu potrebne zakonodavne institucije;

---

<sup>1</sup>Ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a 1244/1999 i Odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.



Dogovorile su se kao što slijedi:

## OPŠTE ODREDBE

### Član 1

(I) Ovaj Sporazum predviđa jednake uslove ulaska, tranzita, izlaska i kratkog boravka fizičkih lica/imalaca lične karte.

(II) Fizička lica/imaoci lične karte na koja se ovaj Sporazum primjenjuje imaju, tokom perioda definisanog ovim Sporazumom, pravo na ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak u bilo kojoj Ugovornoj strani.

(III) Ovaj Sporazum primjenjuje se samo na fizička lica/imaoce lične karte Ugovornih strana i ne primjenjuje se na fizička lica/imaoce lične karte koja ne učestvuju u ovom Sporazumu, a koja su regulisala svoj boravak u jednoj od Ugovornih strana.

(IV) Bez obzira na stav I ovog člana, lica mlađa od 16 godina imaju pravo na ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak u bilo kojoj Ugovornoj strani u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom Ugovorne strane prijema.

## ZNAČENJE IZRAZA

### Član 2

Sljedeći izrazi iz ovog Sporazuma imaju značenje kao što slijedi:

1) "Fizičko lice/imalac lične karte" – fizičko lice koje je imalac lične karte jedne od Ugovornih strana;

2) "Zakonodavstvo Ugovornih strana i administrativne mjere" – relevantni zakoni i drugi propisi koji su na snazi u odgovarajućim Ugovornim stranama;

3) "Lična karta" – važeća lična karta sa mašinski čitljivim zapisom čiji je rok važenja najmanje 90 dana, od datuma namjeravanog odlaska iz dotične Ugovorne strane prijema;

4) "Ugovorna strana prijema" – Ugovorna strana u koju lice sa ličnom kartom ulazi (kopnenim, morskim ili vazdušnim putem), preko koje je u tranzitu ili u kojoj kratko boravi u smislu ovog Sporazuma;

5) „Kratki boravak“ – najviše 90 dana u bilo kom periodu u trajanju od 180 dana pri čemu se uzima u obzir period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

## ULAZAK, TRANZIT, IZLAZAK I KRATKI BORAVAK

### Član 3

(I) Ugovorne strane garantuju da fizičko lice/imalac lične karte ima pravo na ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak u svakoj od Ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

(II) Nikakva viza za ulazak, tranzit ili izlazak ili neki drugi formalni zahtjev jednakog dejstva ne smije se nametati kao obaveza licu na koje se primjenjuje stav I ovog člana.

(III) Ovaj Sporazum ne utiče, niti derogira bilo koji prethodni aranžman, praksu ili dogovor između dvije ili više Ugovornih strana koji je povoljniji po fizičko lice/imaoca lične karte i ne predstavlja prepreku za uspostavljanje takvog novog aranžmana ili sporazuma.

### Član 4

(I) Fizičko lice/imalac lične karte ima pravo na ulazak, tranzit ili kratki boravak u drugoj Ugovornoj strani ukoliko:

- 1) Ima važeću ličnu kartu. U opravdanim hitnim slučajevima, shodno odgovarajućem zakonodavstvu Ugovorne strane prijema, na ovaj uslov može se staviti izuzeće;
- 2) Nema zabranu ulaska izrečenu od strane jedne od Ugovornih strana;
- 3) Ne smatra se prijetnjom po javni red, bezbjednost ili javno zdravlje ili iz drugih razloga shodno odgovarajućim propisima Ugovorne strane prijema;

(II) Standardizovanje elektronskog čitanja lične karte i snimanja podataka vrši se u skladu sa zakonodavstvom Ugovorne strane prijema.

### Član 5

Svaka Ugovorna strana zadržava pravo da odbije ulazak i povuče dozvolu tranzita ili kratkog boravka iz razloga predviđenih članom 4, stav I.

### Član 6

(I) Ugovorne strane će razmijeniti specimene lične karte najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, preko Depozitara Sporazuma.

(II) U slučaju izmjene, ukidanja ili uvođenja novog tipa lične karte, Ugovorne strane će specimene dostaviti preko Depozitara najkasnije 30 dana od datuma uvođenja izmjene i pružiti neophodne informacije o uslovima korišćenja koji su relevantni za primjenu ovog Sporazuma.

### Član 7

U slučaju gubitka lične karte, njenom imaocu će biti omogućeno da napusti Ugovornu stranu prijema uz odgovarajuću putnu ispravu izdatu od strane nadležnih organa.



## KOMISIJA

### Član 8

Osniva se Komisija sa zadatkom da organizuje, koordiniše i prati aktivnosti vezane za sprovođenje i primjenu ovog Sporazuma.

### Član 9

- (I) Komisija u svom sastavu ima po dva predstavnika svake Ugovorne strane.
- (II) Radom Komisije koordiniše Savjet za regionalnu saradnju (RCC).
- (III) Komisija nakon svog osnivanja odobrava svoj poslovnik o radu.

### Član 10

- (I) Komisija se sastaje najmanje jednom godišnje i Ugovornim stranama dostavlja izvještaj o sprovođenju i primjeni ovog Sporazuma svakih šest mjeseci.
- (II) Komisija se sastaje i na zahtjev jedne od Ugovornih strana.
- (III) Sve odluke Komisije donose se konsenzusom svih Ugovornih strana.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 11

- (I) Ovaj Sporazum može se mijenjati isključivo uz saglasnost svih Ugovornih strana, u skladu sa istom procedurom koja je bila neophodna za zaključivanje ovog Sporazuma.
- (II) Sva pitanja vezana za sprovođenje i primjenu ovog Sporazuma regulisaće se protokolima koje ugovori Komisija osnovana u skladu sa članom 8.

### Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se svi eventualni sporovi nastali u vezi sa sprovođenjem i primjenom ovog Sporazuma razmatrati na Komisiji osnovanoj u skladu sa članom 8.

## STUPANJE NA SNAGU

### Član 13

- (I) Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju shodno uslovima koje predviđa relevantno zakonodavstvo Ugovornih strana. Zvanično obavještenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju deponuje se kod Depozitara u skladu sa stavom IV ovog člana.

(II) Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog (30-og) dana od deponovanja trećeg zvaničnog obavještenja o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju za one Ugovorne strane koje su deponovale svoje zvanično obavještenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju.

(III) Za svaku Ugovornu stranu koja svoje zvanično obavještenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju deponuje nakon datuma deponovanja trećeg zvaničnog obavještenja o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana kada ta Ugovorna strana deponuje svoje zvanično obavještenje o ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju.

(IV) Sjeverna Makedonija nastupa kao Depozitar i obavještava sve Ugovorne strane o obavještenjima primljenim shodno ovom članu i bilo kom drugom aktu ili obavještenju u vezi sa ovim Sporazumom.

#### **Član 14**

Ukoliko se jedna Ugovorna strana povuče iz ovog Sporazuma, Sporazum prestaje da važi samo u odnosu na tu Ugovornu stranu u roku od 30 dana od dana deponovanja obavještenja o tome Depozitaru.

#### **Član 15**

Ovaj Sporazum sačinjen je na engleskom jeziku u jednom originalnom primjerku, koji ostaje u posjedu Depozitara. Svaka Ugovorna strana dobija jedan ovjereni primjerak Sporazuma.

Sačinjeno u Berlinu dana 3. novembra 2022. godine

#### **Za Crnu Goru**

Dritan Abazović, Pedsjednik Vlade

#### **Za Bosnu i Hercegovinu**

Zoran Tegeltija, Predsjednik Vlade

#### **Za Albaniju**

Edi Rama, Predsjednik Vlade

#### **Za Srbiju**

Ana Brnabić, Predsjednica Vlade

#### **Za Sjevernu Makedoniju**

Dimitar Kovačevski, Predsjednik Vlade

#### **Za Kosovo**

Aljbin Kurti, Predsjednik Vlade

#### **Član 3**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori”.



## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru i članom 82 stav 1 tačka 17 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.

Takođe, članom 15 stav 1 Ustava Crne Gore, propisano je da Crna Gora na principima i pravilima međunarodnog prava saraduje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama kao i odredbama člana 100 tač. 1 i 4 Ustava Crne Gore, kojima je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku Crne Gore i zaključuje međunarodne ugovore.

### **II. OCJENA STANJA MEĐUNARODNIH ODNOSA I CILJ DONOŠENJA ZAKONA**

Odnosi između Crne Gore i drugih država potpisnica ovog Sporazuma, su veoma dobri sa tendencijom stalnog unaprijeđenja na ukupnom planu.

Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, koji se temelji na principima prava EU, evropskim vrijednostima i pozitivnom praksom EU, unaprijeđuje se dalja saradnja i nastoji se da se uzajamno olakšaju uslovi putovanja i unaprijede dobri odnosi, prvenstveno pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica na Zapadnom Balkanu.

Takođe, uzimajući u obzir Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu kao i Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (CRM) usvojene na gore pomenutom Samitu, a kojim je akcionim planom definisano VIII komponenti, između ostalog i „Sloboda kretanja ljudi“ koja predstavlja V komponentu istog, predviđa i zaključivanje Regionalnog sporazuma o slobodi kretanja i boravka državljana zemalja Zapadnog Balkana.

Shodno gore navedenom, a izražavajući spremnost za jačanje regionalne saradnje i uzajamnog razumjevanja, kao i uzimajući u obzir važnost slobodnog kretanja ljudi, osnovni razlog donošenja ovog zakona jeste doprinos ekonomskom razvoju i povećanju ekonomskog rasta, kao i osiguranje napretka i prosperiteta, pružajući time nezamjenljiv doprinos evropskoj perspektivi regiona.

### **III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU MEĐUNARODNIM UGOVOROM**

Sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, potpisali su predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije u Berlinu, 3. novembra 2022. godine.

Ovim sporazumom postavlja se adekvatan okvir za saradnju Crne Gore i država potpisnica, a između ostalog, propisuju se uslovi međusobnog ulaska, tranzita i kraćeg boravka državljana strana potpisnica sa važećim ličnim kartama u cilju pojednostavljivanja postojećih

administrativnih procedura; period tokom kojeg državljani strana potpisnica imaju pravo slobodnog ulaska, tranzita i boravka na teritoriji država potpisnica; uslovi pod kojima državljanin jedne države potpisnice može u skladu sa Sporazumom da ulazi i kraće boravi na teritoriji druge države potpisnice; pravo države potpisnice na ukidanje boravka na svojoj teritoriji državljaninu druge države potpisnice; formiranje Komisije čiji je zadatak organizovanje, koordinisanje i praćenje aktivnosti vezano za sprovođenje ovog Sporazuma, a sve u cilju doprinosa ekonomskom razvoju i povećanju ekonomskog rasta, kao i osiguranje napretka i prosperiteta, pružajući time nezamjenljiv doprinos evropskoj perspektivi regiona.

#### **IV. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

#### **V. POTREBA USAGLAŠAVANJA PROPISA**

Sprovođenje ovog zakona iziskuje usaglašavanje Uredbe o viznom režimu, koja je u nadležnosti Ministarstva vanjskih Crne Gore, u dijelu usklađivanja vizne politike, s krajnjim ciljem njihovog potpunog poravnanja.

#### **VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

Shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a imajući u vidu potrebu doprinosa ekonomskom razvoju i povećanju ekonomskog rasta, kao i osiguranje napretka i prosperiteta, pružajući time nezamjenljiv doprinos evropskoj perspektivi regiona, kao i uzimajući u obzir Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu kao i Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (CRM), predlagač je mišljenja da je neophodno Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom donijeti po hitnom postupku.



6/4-900/22-4834-3

**THE AGREEMENT ON FREEDOM OF MOVEMENT WITH  
IDENTITY CARDS IN THE WESTERN BALKANS**

The representatives of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo\*, Montenegro, North Macedonia and Serbia (hereinafter referred to as the Parties and individually as the Party)

GUIDED by the EU law principles, European values and good EU practice to further improve cooperation and strive to mutually facilitate travel conditions and good relations by simplifying the administrative procedure for entry, transit, exit and short stay of the natural persons/holders of ID cards within the Western Balkans;

EXPRESSING willingness for strengthening regional cooperation and mutual understanding, contributing to economic development and increasing economic growth, investments and employment in the Western Balkans;

CONSIDERING the importance of the free movement of natural persons/holders of ID cards to ensure progress and economic prosperity to a strong and thriving Western Balkans by providing an indispensable contribution to the European perspective of the region;

BEARING IN MIND the Conclusions adopted by the leaders under the framework of the Berlin Process, by highlighting the vision of prosperity for people of the Western Balkans to enjoy the same freedoms as European citizens;

TAKING INTO CONSIDERATION the Western Balkans Leaders Declaration on the Common Regional Market – A catalyst for deeper regional economic integration and a stepping stone towards the EU Single Market adopted at the Summit of the Western Balkans leaders under the framework of the Berlin Process, held in Sofia on 10 November 2020;

CONVINCED that regional cooperation will contribute to building societies based on democracy, rule of law and respect for human rights;

CONSIDERING the importance the Parties attach to combating organized crime, corruption and to strengthening regional cooperation;

\* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

RECOGNIZING that all Parties are on the European path and that this regional cooperation does not intend to duplicate or substitute the EU and that this Agreement does not need institutions that issue legislation;

Have hereby agreed as follows:

## GENERAL PROVISIONS

### Article 1

(I) This Agreement prescribes the same conditions on entry, transit, exit and short stay of the natural persons/holders of ID cards.

(II) Natural persons/holders of ID cards to which this Agreement applies shall have, for the period specified by this Agreement, the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties.

(III) This Agreement applies only to natural persons/holders of ID cards of the Parties and it does not apply to natural persons/holders of ID cards not participating in this Agreement who have regulated stay in one of the Parties.

(IV) Without prejudice to paragraph I of this Article, persons under the age of 16 years have the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties according to the relevant legislation.

## DEFINITIONS

### Article 2

The following terms shall be used for this Agreement:

- 1) "Natural Person/holder of ID card" – a natural person who holds an identity card of one of the Parties;
- 2) "Legislation of the Parties and administrative measures" – relevant laws and other regulations which are in force in respective Parties;
- 3) "Identity card" – valid identity card with a machine-readable zone with at least 90 days validity, after the intended date of departure from the respective receiving Party;



- 4) "Receiving Party"— a Party into which a person with an identity card enters (land, sea or air traffic), transits or stays for a short stay as considered by this Agreement;
- 5) "Short stay" - not more than 90 days in any 180 days period which entails considering 180 days preceding each day of stay.

## ENTRY, TRANSIT, EXIT AND SHORT STAY

### Article 3

(I) The Parties shall guarantee that the natural person/holder of ID card has the right to enter, transit, exit and short stay in any of the Parties according to the provisions laid down in this Agreement.

(II) No entry, transit and exit visa or equivalent formality shall be imposed on a person to whom paragraph I of this article applies.

(III) This Agreement is without prejudice to and shall not derogate any previous arrangement, practices or agreement between two or more Parties that is more beneficial to natural persons/holders of ID cards and does not provide an obstacle for the establishment of any such further arrangement or agreement.

### Article 4

(I) A natural person/holder of ID card has the right to enter into, transit, or short stay within another Party if:

- 1) She/he has a valid identity card. In a justified case of emergency, as stipulated in the receiving Party's relevant legislation, this obligation may be waived;
- 2) She/he has no entry ban issued by one of the Parties;
- 3) She/he is not considered to be a threat to public order, security, or public health as well as other reasons under the relevant regulation of the receiving Party;

(II) Standardisation of electronic reading of an identity card and recording of data shall be carried out according to the receiving Party's legislation.

### Article 5

Each Party shall reserve the right to refuse entry and revoke the transit or short stay according to the grounds foreseen in Article 4, paragraph I.

#### Article 6

(I) The Parties will exchange specimens of identity cards not later than 30 days after this Agreement is signed through the Depository of the Agreement.

(II) In the event of modification, revocation or introduction of new types of identity cards, the Parties will submit specimens through the Depository not later than 30 days after the introduced modification and provide the necessary information about the conditions of their use relevant to the application of this Agreement.

#### Article 7

In case of loss of an identity card, its holder will be enabled to leave the receiving Party with the adequate travel documents issued by competent authorities.

### COMMISSION

#### Article 8

A Commission shall be established and tasked with organising, coordinating and monitoring activities related to the implementation and application of this Agreement.

#### Article 9

(I) The Commission shall be composed of two representatives of each Party.

(II) The work of the Commission will be coordinated by the Regional Cooperation Council (RCC).

(III) The Commission will approve its rules of procedure upon its establishment.

#### Article 10



(I) The Commission shall meet at least once a year and shall report every six months to the Parties about the implementation and application of this Agreement.

(II) The Commission shall also meet upon the request of one of the Parties.

(III) All the decisions of the Commission shall be made by consensus of all Parties.

## TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

### Article 11

(I) This Agreement shall be amended only with the consent of all Parties subject to the same procedure necessary to conclude this Agreement.

(II) All additional questions, needed to be resolved for the implementation and application of this Agreement shall be regulated through protocols discussed and agreed upon by the Commission established according to Article 8.

### Article 12

The Parties agree that any disputes arising from the implementation and application of this Agreement shall be discussed within the Commission established according to Article 8.

## ENTRY INTO FORCE

### Article 13

(I) This Agreement is subject to ratification, acceptance, or approval according to the requirements foreseen by the relevant legislation of the Parties. Formal notice of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the Depositary according to paragraph IV of this article.

(II) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30<sup>th</sup>) day upon the deposition of the third formal notice of ratification, acceptance, or approval for those Parties that have deposited their formal notice of ratification, acceptance, or approval.

(III) For each Party depositing its formal notice of ratification, acceptance, or approval after the date of the deposition of the third formal notice of ratification, acceptance or approval, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the day on which this Party deposits its formal notice of ratification, acceptance, or approval.

(IV) North Macedonia shall act as Depository and shall notify all Parties of any notification received according to this Article and any other act or notification relating to this Agreement.


#### Article 14

If one Party withdraws from this Agreement, it shall cease to be effective only for that Party within 30 days from the date of delivery of notification thereof to the Depository.

#### Article 15

The Agreement is drawn up in the English language in one original version, which will remain in the possession of the Depository. Each Party will receive one verified copy of the Agreement.

Done at Berlin on 3/11 2022

The block contains several handwritten signatures. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. Kurti'. Below it are two more signatures, one of which is clearly 'R. K. J.' and the other is less legible. On the right, there is a signature that appears to be 'A. Gjurovski'.



I, hereby certify that the foregoing text is a true copy of the original of the Agreement on Freedom of Movement with Identity Cards in the Western Balkans, signed in Berlin, on 3 November 2022, which is deposited in the Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of North Macedonia.

Natasha Deskoska

Natasha Deskoska  
Deputy Director  
Directorate for International Law and Consular Affairs  
Ministry of Foreign Affairs of the  
Republic of the North Macedonia



Skopje, 5 December 2022



Crna Gora  
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 231-535  
fax: +382 20 231-592  
www.szz.gov.me

Broj: 02-040/23-283/2

22. februara 2023. godine

Za: **Ministarstvo unutrašnjih poslova**  
**Gospodinu Filipu Adžiću, ministru**

Veza: 01 Br: 040/23-10492/1 od 21. februara 2023. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom**

Poštovani gospodine Adžiću,

Na **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA NA ZAPADNOM BALKANU SA LIČNOM KARTOM**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi.

Ukazujemo da je u odnosu na Predlog zakona neophodno pribaviti mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.







Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova

Generalni direktorat za međunarodno pravne poslove

Adresa: Stanka Dragojevića 2

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 416 312

tel: +382 416 313

fax: +382 225 702

Br. 12/1 - 053/23 - 147

Podgorica, 23. februar 2023. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**


**Kabinet Ministra**

**Predmet: Saglasnost na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom**

Obavještavamo da je Ministarstvo vanjskih poslova, s aspekta primjene Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni list Crne Gore", broj 77/08), saglasno sa Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom.

**V.D. GENERALNOG DIREKTORA**

**Vuk Rakočević**





Crna Gora  
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: ul. Staska Dragujevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 439  
www.mup.gov.me

Br. 02/23-110-712,

Podgorica, 23.02.2023. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
• na ministra, g-dina Filipa Adžića •

Podgorica, 23.02.2023.

Povodom *113. čl. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu uz čistu kartu* Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MISLENJE**

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U vidom u dostavljeni tekst predloga i izvještaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju Predloga zakona nije potrebna obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na dostavljeni *Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu uz čistu kartu*.

S poštovanjem,

MINISTAR





## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo unutrašnjih poslova

NAZIV PROPISA

Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom

## 1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, koji se temelji na principima prava EU, evropskim vrijednostima i pozitivnom praksom EU, unaprijeđuje se dalja saradnja i nastoji se da se uzajamno olakšaju uslovi putovanja i unaprijeđe dobri odnosi, prvenstveno pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica na Zapadnom Balkanu.

Takođe, uzimajući u obzir Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu kao i Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (CRM) usvojene na gore pomenutom Samitu, a kojim je akcionim planom definisano VIII komponenti, između ostalog i „Sloboda kretanja ljudi“ koja predstavlja V komponentu istog, predviđa i zaključivanje Regionalnog sporazuma o slobodi kretanja i boravka državljana zemalja Zapadnog Balkana.

Shodno gore navedenom, a izražavajući spremnost za jačanje regionalne saradnje i uzajamnog razumjevanja, kao i uzimajući u obzir važnost slobodnog kretanja ljudi, osnovni razlog donošenja ovog zakona jeste doprinos ekonomskom razvoju i povećanju ekonomskog rasta, kao i osiguranje napretka i prosperiteta, pružajući time nezamjenljiv doprinos evropskoj perspektivi regiona.

## 2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Vodeni principima prava EU, evropskim vrijednostima i pozitivnom praksom EU, osnovni cilj je unaprijeđenje saradnje i uzajamno olakšavanje uslova putovanja i dobrih odnosa pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica/imalaca lične karte na Zapadnom Balkanu, a imajuću u vidu značaj koji Ugovorne strane pridaju borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i jačanju regionalne saradnje

### 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Uzimajući u obzir Deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu kao i Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište (CRM) usvojene na gore pomenutom Samitu, a kojim je akcionim planom definisano VIII komponenti, između ostalog i „Sloboda kretanja ljudi“ koja predstavlja V komponentu istog, predviđa i zaključivanje Regionalnog sporazuma o slobodi kretanja i boravka državljana zemalja Zapadnog Balkana.

Naime, navedenim Sporazumom definišu se: uslovi međusobnog ulaska, tranzita i kraćeg boravka državljana strana potpisnica sa važećim ličnim kartama u cilju pojednostavljivanja postojećih administrativnih procedura; period tokom kojeg državljanin strana potpisnica imaju pravo slobodnog ulaska, tranzita i boravka na teritoriji država potpisnica; uslovi pod kojima državljanin jedne države potpisnice može u skladu sa Sporazumom da ulazi i kraće boravi na teritoriji druge države potpisnice; pravo države potpisnice na ukidanje boravka na svojoj teritoriji državljaninu druge države potpisnice; formiranje Komisije čiji je zadatak organizovanje, koordinisanje i praćenje aktivnosti vezano za sprovođenje ovog Sporazuma.

### 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

-Usvajanjem ovog zakona pojednostavljuju se administrativne, procedura za ulazak, tranzit, izlazak i kratki boravak fizičkih lica sa ličnom kartom na Zapadnom Balkanu, te s tim u vezi, isti će uticati na fizička lica koja ulaze, izlaze ili kratko borave u zemljama potpisnicama Sporazuma, odnosno na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije.

-Primjena ovog propisa neće izazvati troškove građanima u privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

-Nema troškova.

-Nema uticaja na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

-Predmetni Sporazum, odnosno Zakon o potvrđivanju ovog Sporazuma, neće dovesti do stvaranja biznis barijera.

Napominjemo, da Crna Gora, već ima zaključene biletarelne sporazume o prelasku državne granice sa ličnim kartama, sa državama potpisnicama ovog Sporazuma, koji su u primjeni, te da u smislu navedenog, ovaj Sporazum ne može proizvoditi troškove.

Nije korišćena niti jedna metodologija prilikom obračuna finansijskih izdataka-prihoda.

### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za



- implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Obrazložiti.**
  - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Obrazložiti.**
  - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
  - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze?
  - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
  - **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
  - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Obrazložiti.**
  - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
  - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? **Obrazložiti.**

Za primjenu ovog zakona, odnosno Sporazuma nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva, niti se istim predviđa donošenje podzakonskih akata iz kojih bi proistekle finansijske obaveze.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. **Obrazložiti.**

U izradi Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, nije bilo učešća konsultanata.

#### 7. Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

Nema prepreka za sprovođenje propisa, potrebno je kontinuirano jačanje saradnje između država potpisnica Sporazuma.

Nije potrebno preduzimati dodatne mjere za sprovođenje ovog propisa, s obzirom da, kako smo napomenuli, država Crna Gora ima zaključenje bilateralne sporazume sa državama potpisnicima ovog Sporazuma, za kretanje i prelazak državne granice sa ličnom kartom, a koji sporazumi se već primjenjuju.

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su broj građana koji su ušli i kratko boravili sa ličnom kartom zemalja potpisnica na teritoriji Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava policije vršiće monitoring propisa, u dijelu koji se odnosi na ulazak, tranzit i kratki boravak državljana zemalja potpisnica Sporazuma, shodno odredbama ovog Sporazuma.

Datum i mjesto:  
Podgorica, 22. februar 2023. godine

MINISTAR  
Filip Adžić



Crna Gora  
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 481 301  
[www.gov.me/mep](http://www.gov.me/mep)

Br: 04/4-907/23-737/2

23. februar 2023.

Za: **MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
ministru Filipu Adžiću

Veza: Dopis br: 040/23-10492/4

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 040/23-10492/4 od 23. februara 2023. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG”, br. 49/22, 52/22, 56/22, 82/22 i 110/22) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Milena Žižić  
DRŽAVNA SEKRETARKA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu unutrašnjih poslova;
- a/a

me4 eu  
eu4 me



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MUP- IU/PZ/23/03
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on ratification of the Agreement on freedom of movement with identity cards in the Western Balkans	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Radovan Popović, 225 341 <a href="mailto:radovan.popovic@mup.gov.me">radovan.popovic@mup.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandra Džankić, 067/112-140 <a href="mailto:aleksandra.bigovic@mup.gov.me">aleksandra.bigovic@mup.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava III, Regionalna saradnja, član 15, Saradnja sa ostalim zemljama koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2022-2023	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>		



7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

/

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom je preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / državna sekretarka

Datum: 22. 02. 2023. godine

Datum:





TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP-TU/PZ/23/03		MUP-IU/PZ/23/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore		Na engleskom jeziku		
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom		Proposal for the Law on ratification of the Agreement on freedom of movement with identity cards in the Western Balkans		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



**Crna Gora**  
**Ministarstvo unutrašnjih poslova**

<b>Naziv propisa</b>	Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	/	/
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	24. Pravda, sloboda i bezbjednost	24.10. Sloboda kretanja ljudi [19.10]
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	Sloboda kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom	